

# A U E

SUPLEMENT SETMANAU DETH DIARI AVUI. DISSABTE, 23 DE GÈR DE 1999

## Era naua lauaria industria, bastida pera ONCE, ja aucupe a dotze trabalhadors

*Es installacions s'inaugurauen eth passat dimèrcles damb era preséncia deth Director Generau dera Fondacion*

**III** Dimèrcles s'inaugurauen oficialment es installations dera naua lauaria industria qu'era ONCE a bastit en Vielha. Aguesta forme part

dera cadena de lauries Flisa qu'era Fondacion a despartides per tot er estat. Damb era sua dubertura s'an aucupat dotze trabalhadors des quaus

nau son personnes damb quaque tipe de discapacitat ja sigue fisica o psiquica. Ua chifra, que segontes eth Director Generau dera ONCE, José

Manuel Pichel, que sigue present ena inauguracion, se poirie veir ampliada enquia quaranta en un plaç d'un an e miei.



Era inauguracion des installations se hège aguest dimèrcles

## Era UB harà ua session informatiua sus carrères universitàries

**IV** Era Oficina de Joenessa deth Conselh Generau d'Aran a premanit entath pròplieu 2 de hereuèr ua session informatiua a cargue dera Universitat de Barcelona. Aquiu se daràn a conéisher es auftetes universitàries entà toti aquerí alumnes que se trapan ena edat escolara d'accendir a ua carrèra ja sigue de grad superior o diplomatura.

Era session ei prevista que se pòrte a tèrme en I.E.S d'Aran damb ua durada apuprètz d'ua ora.

En acabar era charrada se repartiràn huelhetons informatius. A mès tanben se facilitaràn numeròs de telefon de contacte en cas que se desire auer informacion mès puntuau.

### MIRALHEM-MOS

**VIII** Susana, Victoria, Margalida non son pas es nòms deth conde des "Tres Bessoes". Son quauqui des nòms des mines que s'autien travalhat ena Val a finaus deth siècle passat e ben començat er actuau. I auie mines de plom, hèr, zènc, blenda, coeire, pirlita, lignita... encara que çò que predominaue ère eth plom e eth zènc.

Enes mines de Liat i trapèren blenda, saus de plata e d'òr encara que d'agues darrères en mens quantitat.

Ara es mines son objècte d'estudi des istoriadors, çò que non serà pas de bon hèr pr'amor que manquen testimònies en papèr.

Aurèlio Medán, hilh de Pontaut, rebrembe tot aquerò que li auien condat en casa.

### Plan de Formacion Contunha des Trabalhadors,

promogut peth Conselh Generau d'Aran,  
e elaborat peth Centre de Desenvolupament de Directius de Catalunya (CDDC)

#### Dates des corsi a realisar

##### Cors

- Merchandising e imatge der establiment comerciau
- Er impacte der EURO en sector
- Tècniques de negociacion e contractacion damb provedidors

**Data**  
A concretar

8/02/99 ath 12/02/99  
22/02/99 ath 25/02/99

**Orari**  
Per definir

Per definir  
Per definir

**Ores**  
24

20  
24

Era inscripcion entàs corsi ei dubèrta ena sedençia deth Conselh Generau d'Aran o en telefon num. 973 64 18 01. Vos rebrembam qu'eth numerò de places ei limitat

## ERA ENTREVISTA

ROSER  
CAPDEVILA  
VALLSDIRECTORA  
ARTISTICA  
DERA SÉRIE  
"LES TRES BESSONES"

# "Es vidèus ena lengua pròpia contribuïssen a normalisar e enriquir er idiòma"

Silvia Puertolas  
BARCELONA

Roser Capdevila complí aué seishanta ans. Eth són aniversari coïncidís damb era presentacion oficiau dera revirada ar aranés d'un des capitols televisius dera sèrie "Es Tres Bessones". Aguest ei eth prumèr viatge que se doble ua pellicula de diboishi animats ara lengua deth parçan. Ei per açò que des der AUE repassam aguesta creacion qu'a estat traduida, tant en publicacions com en sèrie, en 25 lengües. Per molts ans!

**Silvia Puertolas.** Quina ei era sua faena laguens dera empresa Cromosoma?

**Roser Capdevila** Era mia faena ei era de directora artistica dera sèrie Es Tres Bessones. M'expliqui. Aço vò díder qu'un viatge liejut eth guion correspondent, crei es modèus des personatges que dempús uns animadors aurà de reproduuir. A mès m'encuedi de hèr eth hons damb aquarèlla der escenari en quau s'ambienta cada episodi.

**S.P.** Coma sorgic era idia dera produccion televisiuia d'Es Tres Bessones?

**R.C.** A compdar des comedies que hèrem Merçè Company e jo en an 1983 entara editioriau Planeta. Uns ans dempús gessec era idia de portàles entara television.

**S.P.** Mès aguesti tres personatges son reaus...

**R.C.** Òc son es mieus hilhes: Terèsa, Anna e Helena que reauement son "trigemines", mès aguesta paraula non mos agradèc massa entà meté-la enes libres. D'aque-rò eth nom des Tres Bessones. Actuaument ja an 28 ans. Ua d'eres ja ei mare de dus mainatges ei a díder ja sò abuèla.

**S.P.** Quan escriuec es Tres Bessones pensau que poiriens auer tanta difusion? A guaires lengües s'an revirat?



## PERFIL

Roser Capdevila neishec en Barcelona en an 1939. Estudièc Bères Arts ena Escòla Massana. Diboishe des dera sua infància. Ditz qu'ath long dera sua vida a aprenut força des mainatges "les è dedicat molt de temps dant classes e ensenhat diboish". Era sua vinculacion damb eth mon creatiu ven der an 1980 qu'ei quan comence damb era etapa en què se trape actuaument: se dedique a escriuer e a ilustrar libres, sustot infantils. Era sua extensa bibliografia compren mès de tres cents titols despartits per tot eth mon. Ara trabalhe ena produccion de nauis capitols des "Tres Bessones" e ua colleccio en CD-ROM ena empresa Cromosoma. A estat nominada coma representant der Estat Espanhòu tath prèmi Nacionau Andersen 1998 d'illustracion.

**R.C.** Francament non. Es libres se publiqueren en fòrça païsi atau coma:

França, Argentina, Alemanha, Estats Units, Japon, Islàndia e Turquia... Mès era sèrie de television ac a superrat, donques ja son cent vint-e-nau païsi a on se pòden veir es Tres Bessones. Parlen vin-e-quate lengües e ara er aranés.

**S.P.** Aué se presente en Vielha, un des capitols des Tres Bessones, Era Princesa e eth Cede, en version aranesa e deth quau s'a hèt ua reproduccion en vidèu. Quina opinion li merite que s'age trigat aguesta coma era prumèra traduccio que se hè en aranés per çò que hè a diboishi animats?

**R.C.** Entà jo ei ua satisfaccion e reauement me hè plan illusion que se revire en len-

gües minoritàries coma er islandés, eth kurd, er euske-ra, tanben er aranés, perque son lengües qu'era gent s'estime e valore.

**S.P.** Guaira gent i a prenunt part e com s'an seleccionat es veus des qu'an hèt aguest doblatge ar aranés?

**R.C.** I an prenunt part ua directora de doblatge, tecnic de son, ua productora e ua coordinadora dera sèrie. Se hec ua convocatòria en premsa e tanben per miei dera ràdio entà poder amiar entà dauant eth casting. Ère era manerà de poder seleccionar es veus que parlissen er aranés. Dempús de tot eth procès de seleccion, se trigueren un totau de catorce veus qu'an estat es qu'an hèt era revirada.

**S.P.** Se s'auesse auut de programar era produccion d'un

trabalh com aguest des d'un començament, ei a díder non sonque auent de hèr era revirada, eth cost aguest se estat plan elevat. Mos hèsque cinc sòs deth procès que se seguís abantes d'arténher eth producte finau com aguest e es despenes económiques que compòrt.

**R.C.** Se parlament deth cost de cada episodi poiriem díder qu'artenh ath torn des trenta milions de pessetes. Ei certament elevat. Per çò que hèr ath nombre de personnes que i arriben a intervier poiriens parlar d'ues dues centes.

**S.P.** Des de Cromosoma se trabalhe en bèth aute projecte de revirada ar aranés? Pense qu'aguesta prumèra experiéncia pòt èster positiuia entara lengua pròpia dera zòna?

**R.C.** Peth moment non se trabalhe en arren. Mès pen-si qu'eth resultat d'aguesta prumèra experiéncia a estat plan positiu. A compdar d'ara, posiblement se poirà parlar de nauis doblatges.

Per part de Cromosoma hem plan contents peth resultat artenhut e hem disposats a collaborar en futurs doblatges.

**S.P.** Perque des de Cromosoma se acceptèc trabalhar en aguest producte.

**R.C.** Perque pensam que hèr vidèus en lengua pròpia contribuís a normalisar e enriquir er idiòma.

**S.P.** A rebut bèth tipe de guardon per "Les Tres Bessones"?

**R.C.** De moment pas encara. Entà jo eth guardon mès gran ei contribuir ara diversion des mainatges e mainades d'arreu deth mon.

JAUME VILALTA  
PresidentCRISTINA COLL HUIX  
Directora generalVICENT SANCHIS  
DirectorLLUÍS MARTÍNEZ  
SubdirectorRedacció:  
SILVIA PUERTOLASProducció tècnica:  
JORDI PELÀEZPublicitat:  
ALBERT BORRÀS

JORDI RIBAS

Centraleta

Publicitat

Subscriptors

Distribució

Consell de Cent

Tel.: 93-316 39 00 - Fax: 93-316 39 36

Tel.: 93-316 39 23 - Fax: 93-316 39 25

Tel.: 93-316 39 44 - Fax: 93-316 39 15

Tel.: 93-316 39 16 - Fax: 93-316 39 15

425 - 08009 Barcelona

Telfons a la Vall d'Aran  
Redacció: 909 50 92 02  
Publicitat: 908 69 29 50DI: B20.249-1976  
DIFUSIÓ CONTROLADA PER LOJD

# Era ONCE inaugure era lauaria industria de Vielha que ja aucupe a 12 trabalhadors

Conselh e Benestar Sociau trabalhen en projècte deth nau centre aucupacionau tà personnes de discapacitat elevada

Silvia Puertolas  
VIELHA

Dimèrcles s'inaugurauen en Vielha es installacions dera naua lauaria industria, centre especiau de traball entà discapacitats fisics e psíquics, laguens dera cadena de lauries Flisa qu'era Fondacion ONCE a per tot er estat.

Er acte d'inauguracion compèc damb era preséncia deth Director Generau d'aguesta Fondacion, José Manuel Pichel, damb eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, damb er Alcalde de Vielha-Mijaran, Jusèp Calbetó e damb era Delegada de Benestar Sociau en Lhèida, Terèsa Ribes.

## Flisa

Era empresa Flisa, que gestione es lauries industrials dera Fondacion ONCE de tota Espanha, compèc damb un totau de vint plantes pròpies e cinc associades en diuères comunitats autònòmes.

Es naues installacions de Vielha s'an bastit en poligon industria der Incasol a on s'an abilitat dues naus qu'aucupen ua superficia de nau cents mètres quarrats.

Er equipament plaçat en sòu interior permet poder arribar a lauar der orde de sies mil quilòs de ròba ath dia.

Era inversion portada a tème entà poder amiar entà dauant eth projècte dera lauaria industria a estat d'uns


tres cents milions de pessetes.

Eth nau centre compèc en aguesti moments damb un totau de dotze trabalhadors. D'aguesti, nau an bèth tipe de discapacitat ja sigue fisica o psíquica. Eth servici que s'auferte va destinat principaument ath sector otelèr e dera restauracion. Er increment dera demanda deth madeish, poirie servir entà ampliar era plantilla ben lèu.

hadors anarà en fucion der increment de contractes, en tot sajar de non perjudicar as d'autres empreses deth sector".

Pichel apuntaue qu': "en un an e miei ja se poirien aucupar es quaranta trabalhadors damb discapacitat mercats per Flisa".

Er Alcalde de Vielha-Mijaran, pera sua part, expliquèc er interès qu'a mostrat de to-



Es installacions ja foncionen de hè quauqui dies

SILVIA PUERTOLAS

tempus er Ajuntament entà que finaument, era lauaria s'age arribat a arténher.

Calbetó remerquèc qu': "aguest ei un dia entà senha-

lar en calendari de toti".

## Centre aucupacionau


Era Delegada de Benestar Sociau en Lhèida, Teresa

Ribes, que tanben siguec presenta en acte d'inauguracion, hec referéncia ara creacion deth centre aucupacionau entà personnes damb un grad de discapacitat per dessús deth mercat entà trabalhar en un centre especiau coma era lauaria recentment bastida.

Segontes Teresa Ribes: "aguestes installacions poirien èster ua realitat entar an que veng de començar".

En aguest sentit eth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, senhalèc qu'ei important non endarrerir mès eth bastiment deth centre aucupacionau dat qu'açò comportarie era perta de dètz milions de pessetes, qu'era Fondacion "La Caixa" a previst destinat enguan entad aguest projècte.

Segontes informaue Barrera, en transcors dera inauguracion dera lauaria: "Eth Consell s'a comprometut en aguest sentit ara adquisicion dera nau, damb un cost aproximatif de 25 milions de pessetes, a on s'emplaçarie aguest centre aucupacionau. Ara sonque manque arribar a arténher uns vint milions de pessetes mès entà equipar es installacions" Un rête que, segontes eth Sindic d'Aran, s'a d'arténher enguan.



Eth Sindic d'Aran e er Alcalde de Vielha-Mijaran inauguren eth centre en tot méter en marcha es maishines

SILVIA PUERTOLAS

## La Setmana

B. p. 86 — 64230 LESCAR

Telefòne : 05 59 68 66 79

Telecopia : 05 59 68 67 17

Setmanèr occitan d'informacions publicat per la  
S. C. O. P. — S. A. R. L. VISTEDIT  
Las Campanhas 64150 SEUVALADA

Director de la publicacion : David Grosclaude



Propietari:  
JOSEP ALTADILL GONZALEZ

Establiment Gourmet  
Pinchos - Tapes  
Bodega (criances, reserves  
i grans reserves)  
Productes de la Vall  
Menjar preparat per emportar

Passeg dera Libertat, 5 • Vielha  
Tel./Fax (973) 64 08 82  
25530 VIELHA (LLEIDA)

# Era U.B. harà ua session informatiua adreçada as estudiants aranesi

Redaccion  
VIELHA

**E**ra Oficina de Joenessa deth Consell Generau d'Aran a premanit entath pròplieu dimars 2 de hereuèr ua session informatiua que virarà ath torn des carrères e servis qu'auferte era Universitat de Barcelona (UB).

A questa session, que serà totaument gratuïta, s'amiarà a tèrme ena sala d'actes der Institut d'Ensenhament Segondari dera Val d'Aran (IES), començarà tès quate dera tarde e ei previst que dure ua orada.

Abantes dera data mercada s'enviarà ua convocatòria a toti es organismes, associacons, entitats e demès, vinculats damb eth mon dera docència.


Seràn aguesti madeishi organismes que s'encuedaran de divulgar mès detalhadament era data, lòc e ora dera session informatiua as joeni aranesi que siguen ena edat de prenèi part.

A questa anarà adreçada sus tot ad aqueres personnes que se trapen en edat escolara de finalisacion der Ensenhament segondari postobligatori.

Un viatge hèta era charrada informatiua se distribuirà tot tipo de huelhetons, guides e listat des diferentes carrères, tant superiores coma diplomas, que se pòden hèt en aguest centre universitari.

Tanben demorarà a disposicion des interessats un nombre de telefon de contacte en cas que volguen sollicitar quinsevolh aute tipe d'informacion mès puntuau. Aguest ei eth 93/402.17.49.

A mès se poiràn adreçar ath Servici de Joenessa deth madeish Consell Generau en tot trucar tath 973/64.18.01.



Era session informatiua se harà en I.E.S d'Aran

SILVIA PUERTOLAS



SILVIA PUERTOLAS

Era Unitat Basica d'Atencion Sociau Primària d'Aran, plaçada enes baishi dera Residéncia Sant Antòni de Vielha, a daurit eth tèrme d'inscripcion entath programa de termalisme sociau. Aguest, demorarà dubèrt enquiath pròplieu 11 de mai, tès torns de gessudes previstes entre es mesi de seteme a deseme. Es prètzi entà quinsevolh des viatges programats depenen deth balneari que s'escuelhe. Enes madeishi s'inclúdis eth lotjament e neuriment en regim de pension completa, es tractaments termaus basics e era polissa collectiu d'assegurança toristica. Çò que cor a cargue der ussatgèr ei eth viatge d'anada e tornada. Era durada dera estada serà de quinze dies. Entas interessats s'a metut a disposicion un nombre de telefon de contacte qu'eis eth 973-64.25.60.

## telefons d'interès generau

973 64 18 01 Consell Generau d'Aran Cò de Saforcada (25530 Vielha)



973 64 25 69 Archiu Istoric Generau d'Aran Major, s/n (25537 Arròs) 973 64 18 15 Musèu Val d'Aran Major, 36 (25530 Vielha) 973 64 18 15 Ecomusèu de Vilamòs Major, s/n (25551 Vilamòs) 973 64 18 15 Musèu S. Joan d'Arties Ctra. Baquéira, s/n (25599 Arties)



973 64 00 80 Pompiers Val d'Aran Ctra. Nacionau, 230 (25530 Vielha)



973 64 00 04 Espitaü Val d'Aran Espitaü, 5 (25530 Vielha) 973 64 82 29 Dispensari medica - Les Pl. dera Gleisa, s/n (25540 Les) 973 64 82 11 Dispensari medica - Bossòst Sorieus, s/n (25550 Bossòst)



973 64 53 88 Farmàcia Palà - Baquéira Edif. Campalias, s/n (25598 Baquéira) 973 64 43 46 Farmàcia Palà - Arties Ctra. deth Pòrt, s/n (25599 Arties) 973 64 23 46 Farmàcia Català - Vielha Avda. Pas D'Arrò, s/n (25530 Vielha) 973 64 25 85 Farmàcia Palà - Vielha Sentin, 1 (25530 Vielha) 973 64 20 39 Farmàcia Moralejo - Bordes Antecada, s/n (25551 Es Bordes) 973 64 82 07 Farmàcia Almansa - Bossòst Eduardo Aunòs, s/n (25550 Bossòst) 973 64 72 44 Farmàcia Almansa - Les Querimònies, 3 (25540 Les)



973 64 12 91 Parròquia de Salardú Sant Andréu, 1 (25598 Salardú) 973 64 00 21 Parròquia de Vielha Pas d'Arrò, 8 (25530 Vielha) 973 64 82 53 Parròquia de Bossòst Major, 31 (25550 Bossòst) 973 64 81 05 Parroquia de Les Pl. dera Gleisa, s/n (25540 Les)



973 64 20 44 Mossos d'esquadra Edif. Tressens baish (25539 Betren) 973 64 80 14 Comissaria - Les Ctra. de França, s/n (25540 Les) 973 64 52 77 Guàrdia Civil - Baquéira Parcatge Baquéira, s/n (25598 Baquéira) 973 64 00 05 Guàrdia Civil - Vielha Montcorbison, s/n (25530 Vielha) 973 64 81 77 Guàrdia Civil - Bossòst Sorieus, s/n (25550 Bossòst) 973 64 72 29 Trafic - Bossòst Sorieus, s/n (25550 Bossòst) 973 64 01 75 Caserna militar - Vielha Pas d'Arrò, s/n (25530 Vielha)



973 64 20 88 Gasolinera - Vielha Ctra. deth Tunel, s/n (25530 Vielha) 973 64 72 91 Gasolinera - Era Bordeta Ctra. N-230, s/n (25551 Era Bordeta) 973 64 71 00 Gasolinera - Pontaut Ctra. N-230, s/n (25549 Pontaut)



973 64 57 26 Infor. turisme Salardú Balmes, 2 (25598 Salardú) 973 64 16 12 Infor. turisme Arties Pl. Urtau, 26 (25599 Arties) 973 64 01 10 Infor. turisme Vielha Sarriulera, 5 (25530 Vielha) 973 64 82 07 Infor. turisme Bossòst Eduardo Aunòs, s/n (25550 Bossòst) 973 64 72 44 Infor. turisme Les Pl. der Ajuntament, s/n (25540 Les) 973 64 44 55 Infor. Baquéira Beret Nucleu Baquéira, s/n (25598 Baquéira) 973 64 09 79 Cen. Iniciatives Turistiques Avda. Castièro, 15 (25530 Vielha)



973 64 72 32 Deportur Sant Ròc, 1 (25550 Bossòst) 973 64 24 44 Camins des Pirineus Pas d'Arrò Baishi, s/n (25530 Vielha) 973 64 08 88 Escòla d'Equitacion Ctra. França, s/n (25530 Vielha) 973 64 28 64 Palai de Gèu Eth Solan, s/n (25530 Vielha) 973 64 81 57 Complèxe esportiu Bossòst Era Lana, s/n (25550 Bossòst)



973 64 01 95 Parada de taxis (Vielha) Pl. Sant Antoni, s/n (25530 Vielha) 932 65 65 92 Coches de línia 906 33 00 03 Informacion meteorologica 900 12 35 05 Informacion carreteres



**SANT FABIAN**

Dissabte dia 23 de gèr de 1999



HÈSTA EN ARRES

Ena darrèra session de balh se toiarà un ANHÈTH.

En acabar eth balh s'aufrirà a toti es assistents un "Bon Chicolate"

# Ua pilòna coma rebrembe deth prumèr telesèra de Baqueira

Redaccion  
VIELHA

D'es de hè quauque dia se pòt veir ath dauant dera Aubèrra era Garona de Salardú ua des pilònes deth prumèr telesèra que se placèc ena estacion d'esquí de Baqueira Beret enes sòns començaments.

Era ubicacion dera pilòna a estat ua iniciatiua der Ajuntament deth Naut Aran, que demanèc as responsables dera estacion era sua cession entà plaça-la en aguest tèrme coma aumenatge entà toti aqueri qu'en sòn dia trabailleren en projecte entath

bastiment de Baqueira.


Er alcalde deth Naut Aran, Victor León, explicaue qu' "era iniciatiua gessec Dempús qu'aguest telesèra siguesse substituit enes pistes per un desembragable de sies plaçes. Alavetz pensèrem en aguesta possibilitat cossent damb es directius de Baqueira Beret".

Segontes León siguec era madeisha empresa que prepausèc, un còp ubicada era pilòna, plaçà-i ua placa ena quau se i pòt lièger : "Pilòna deth prumèr telesèra dera estacion d'esquí Baqueira-Beret, que se dauric ath public en Naut Aran eth 6 de

deseme de 1964".

Trenta cinc ans mès tard figuren en aguest panèu es nòms des qui lutèren per aguest projècte coma: eth exbaile de Salardú, Sixto Mayayo, Jorge Jordana de Pozas, President dera Societat promotora dera estacion o er alavetz propietari des terrens, Francisco Castellarnau.

Tanben se i trape eth nòm de Luis Arias, Director Gerent dera estacion per aqueri ans. A mès se i pòden lièger es caracteristiques techniques d'aquest prumèr telesèra, qu'alavetz ja avec un còst de 5.873.833 pessetes.



Victor León, Jesús Serra e Jordana de Pozas ena pilòna

ARCHIU

## • ESPORTS •

### FÓTBOL

#### U.D. BOSSÒST



"Premiere Division Poule A" Liga Francesa  
Franquevielle 0 - U.D. Bossòst 5  
Coupe Amitié

Deman dimenge, tars 14:30 ores en camp deth Cazeres.  
Cazeres II - U.D. Bossòst



"Promotion Poule A" Liga Francesa  
Landorthe Est. Sav. 9 - A.R.Les 1  
Coupe Amitié

Deman dimenge, tars 14:30 ores en camp deth Les.  
A.R.Les - St. Beat.

#### F.C. VIELHA



"2e Division Poule B" Liga Francesa  
F.C. Vielha - St. Plancard (*suspès*)  
Coupe Amitié

Deman dimenge, tars 15:00 ores en camp deth Plaine de Rivière.  
Plaine de Rivière - F.C. Vielha




Es tres equips de fòtbol aranesi jogaràn aguesta dimenjada era eliminatòria des 16 aus. dera Coupe Amitié.



(Categoria mens 11) Liga Francesa  
Escòla de Fòtbol - Isle en D'odon (*suspès*)  
(-11)



(Categoria mens 15) Liga Francesa  
Aguesta setmana era categoria mens 15 aurà descans ena liga francesa.  
(-15)



(Categoria mens 17) Liga Francesa  
Escòla de Fòtbol - Save Gesse. (*suspès*)  
(-17)



(Categoria mens 13) Liga Francesa  
Aué, entàs 15:00 ores en St. Marçet.  
Save Gesse - Escòla de Fòtbol (-13) bol



(Categoria mens 17) Liga Francesa  
Escòla de Fòtbol - Save Gesse. (*suspès*)  
Deman, entàs 10:00 ores en Vielha.  
Escòla de Fòtbol - Luchon

### II MARCHA ESPITAU

#### ESQUÍ DE HONS

A questa dimenjada se disputarà en circuit de hons de Beret era dusau edicion dera "Marcha Espitau".

Era prova esportiu, qu'a estat organisada per trabahadors der Espitau Val d'Aran ei dubèrta entà toti es que i volguen prenner part.

Aué dissabte se harà eth liurament des dorsaus entà es corredors que se i vagen a inscriuer en quinsevolha des dues modalitats que se disputaràn, ua de dètz quilomètres e ua distància mès longa de setze quilomètres.

Entàs que se descueden d'apuntar-se-i què dissabte,

encara ac poiràn hér deman maitin abantes der inici dera competicion.

Era gessuda ei prevista entàs dètz deth maitin e eth

prètz entà prener part ena madeisha ei de 1.500 pessetes.

Entà mès informacion se pòt trucar tath telefon

973/64.00.04 o ben consultar via internet ena pagina web:

<http://www.aranweb.com/empresas/deportes.htm>



Enguan se disputarà era dusau edicion

F Ó T B O L   S A L A

#### 10au Jornada Liga Temps Liure

ARTIES "X"	7	PUJOL	6
ESCOLA	7	ESTRELLA DAMM	2
CASH ARAN	5	TOTO'S	7
CONSAMIELL	7	TOBECO	6
ARTIES	10	CODINA	2
OSSI D'ARAN	0	CAEI - TOYOTA	3

#### 11au Jornada Liga Temps Liure

PUJOL	7	ESCOLA	6
ESTRELLA DAMM	5	CASH ARAN	8
TOTO'S	3	CONSAMIELL	4
TOBECO	6	ARTIES	7
CODINA	9	OSSI D'ARAN	4
CAEI - TOYOTA	12	ARTIES "X"	3

#### Pròpleu 28 de gèr

CODINA - CAEI (TOYOTA)  
TOBECO - OSSÍ D'ARAN  
TOTO'S - ARTIES  
ESTRELLA DAMM - CONSAMIELL  
PUJOL - CASH ARAN  
ESCOLA - ARTIES "X"

## brama

## Cine en aranés

**A**nna: Òsca! A on èm?

**Terèsa:** En un lòc a on talhen es melons d'aigua a còps de destrau.

**Helena:** Me hè er efecte que vòlen hèr rodar un cap...

Son es Tres Bessoes que non saben a on son pr'amor qu'era Bruisha les a transportat, coma ei abituau, entà un país imaginari. Talaments de desconcertats se senterien, se veiguessen eth capítol d' "Era Princesa e eth Cede" dera serie "Es Tres Bessoes" qu'aué se presente en aranés, aqueri que ath long des ans an volut demostrar que i a lengües de prumèra e lengües de segona.

Aquests autors parlen de lengües inutiles entà certes accions e de lengües possibilistes. En tot doblar ar aranés aguest capítol, tot e que ja ac sabíem, se demostre que tanben er aranés ei dable entath cine; que s'ausse es circumstàncies adequades superarie eth sòn caractèr de pur interès antropològic e serie emplegat enes accions mès actuauas e mès modernes. S'er aranés, er occitan, non ei mès present en cine non ei per ua incapacitat intrínseca ara sua estructura lingüistica; ei sonque perque non se i destinen es esforci adequats.

En cas der aranés era incapacitat sorgís tanben dera petita demografia qu'a. Eth doblatge dera Princessa e eth Cede a implicat tecnicaments era collaboracion de dotze dobladors, de dues traductores, d'ua directora de doblatge e d'ua empre-

sa que volude un bon numerò de tecnicos. Non cau desbrembar qu'èm sèt mil e que s'a tractat deth doblatge d'ua pellicula de diboishi animats ena quau se i a amassat un bon nombre d'illusions, talament coma ac demostrèc eth bon numerò de participants en casting realisat entà seleccionar as actors.

Doblar ua pellicula d'actualitat e taquihèra mos ei ua empresa certament dificila d'arténher as aranes; serie possibla en Occitània, fòrça mès numerosa, s'era voluntat politica ac facilitesse. Era prova ei qu'en Catalunya, sonque en TVC s'an doblat mès de tres mil pellicules ath catalan (de pellicules damb actors de carn e uassi) des des temps en que Dallas creèc aquera sensacion tant estranha en escotà-la per prumèr viatge; s'ancreat sèries propies que s'espòrtent e s'an doblat un numerò parelh o superior de programes e pellicules de diboishi infantils. En Occitan era mia memòria me pòrte a rebrembar era produccion d'Er Orsalhèr (pellicula ath mèn enténer fòrça interessanta), eth doblatge de Tintin e era produccion de quauque drama economic e fòrça digne. Arren mès...

Era Val d'Aran produsís eth sòn prumèr doblatge; ei era sua prumèra pellicula. Sò convençut que damb eth temps poderà produsir tota ua pellicula sancera; per aué, aguest petit pas de doblar en mon de cine ei ua grana aportacion ath rasonament e ara esperança.

E se quauquarrés pense qu'eth doblar ei tradir era espontaneitat, que signifique anar contra es principis mès pregonds de creacion ena pròpia lengua, li recomani que veigue aguesta senzilha produccion. Non i a mielhor prova... era espontaneitat des dobladors, des mainades qu'interprèten es protagonistes ei totau ... Eth qu'escote es cançons qu'interprèten es Tres Bessoes e era Bruisha en aranés senterà era identificacion des actors en sòn papèr; aquera mistificacion apparenta de certi doblatges, enes quaus s'a perdut era genuinitat non s'apercep en aguesta obra. Eth doblatge ei ua accion recorrenta en un moment en qu'es pressupòsti e era realitat sociau non permetrien era creacion des de zero; e quan eth resultat a era qualitat d'aguesta obra, non impòrta massa. Ei eth començament d'ua produccion qu'a d'estar mès longa; ei er inici d'un nau procès entàs nòsti sentits: eth d'acostumàmos qu'es eròis dera pantalha tanben parlen ena nòsta lengua.

Eth mon deth reportatge mediatic en aranés ei en un estat digne, des deth doblatge ath dera produccion pròpia; es programes que TVC produsís setmanalment pòden considerà-se en aguesta línia,... mès pellicula ei era prumèra. E tot e que sò perfectament conscient dera senzilhesa dera aportacion, dera petitesa comparativa dera produccion dera quau parli, senti era satis-

faccion grana de que s'age començat. Ei un pas, ... un testimoni. Dilhèu bèth dia arteneram a veir Es Tres Bessoes per TV en sistema Dual, catalan-aranés, entà tot Catalunya. Tanpòc serie tant d'estranhar.... Cau auer present qu'Es Tres Bessoes an estat traduïdes a mès de vint-e-cinc lengües e que son destacades peth sòn naut contengut pedagogic e educatiu.

Es petites accions hèn a caminar ena linha des granes produccions. Ei clar que m'agradarie veir "Es dètz manaments" o "Parc Jurasic" en aranés e tot e que sembla impossible peth gran desplegament qu'un doblatge d'aguestes caracteristiques poderie representar, dc que creigui qu'un dia poderam vedé-les en occitan estandard. Un dia senteram ath Dalai-Lama díder a Heinrich Harrer en "Set ans en Tibet": "s'eth problema a solucion non servís d'arren preocupà-se e se non n'a, preocupà-se non servís d'arren". E se non ei atau, aumens "Es Tres Bessoes" mos an hèt a creir, per uns moments, que'n poderie èster.

**Anna:** En sò ben tipa d'aguest conde

**Terèsa:** Jo tanben. E ara que hèm?

**Helena:** Aguest viatge òc qu'auem guanhat....

Jusèp Loís Sans Socasau  
Institut d'Estudis Occitans - Aran  
jsans1@pie.xtec.es

## Ua trentia de personnes s'inscriuen en Lhèida en cors d'iniciacion en apprentissatge d'aranés

Redaccion  
VIELHA

**U**a trentia de personnes s'an inscrit en cors d'aranés entath nivèu A, que s'impartís des deth dimércoles en Lhèida.

Era passada dimenjada se presentaua ena Biblioteca Pública deth caplòc deth Segrià aguest cors adreçat ad aqueri que non saben ne liéger ne escriuer en lengua aranesa.

Er acte compdèc damb era preséncia deth Sindic d'Aran, Carlos Barrera, atau com deth Consellhèr de Cultura dera Generalitat, J.M. Pujals.

Aquest non ère eth prumèr viatge que toti dus coïncidien en ua inauguracion d'aguest tipe. Ja ac hègen en mes de seteme, quan se presentèren uns auti corsi en Barcelona. En acte d'inauguracion, en qué s'amassèren un centenat der personnes, totes dues

autoritats heren es sòns parlaments. Dempùs des intervencions de Barrera e Pujals, eth coordinador dera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés, Jusèp Loís Sans, dec ua conferéncia que durèc ues vint minutes e que virèc ath torn d'"Era situacion sociau der Aranés".

Era bona acceptacion per çò que hè ath nombre d'inscrits en cors, que s'impartís ena madeisha Biblioteca Pública, plaçada dauant dera Universitat de Lhèida (UDL) a obligat a despartí-lo en dues classes dat que s'an desbordat es previsions per çò que hè a alumnes.

Eth professor qu'impartís es classes ei Aitor Carrera der Institut d'Estudis Ilerdenss e ac harà un dia ara setmana. Eth cors, com eth que se hè en Barcelona ei previst qu'acabe en mes de junh.



Pujals e Barrera presentèren es corsi en Lhèida

LAURENT SANSEN

## Carona enjós

# L'Estat respècta pas los engatjaments cap a las calandretas

David Grosclaude  
LESCAR

**L**os responsables de las calandretas, las escòlas qu'ensenhan en occitan, denòncian l'actitud del ministèri de l'Educacion que met en perilh lo funcionament e lo desenvolupament de las escòlas occitanas.

Lo seguit pedagogic pòt pas èstre assegurat correctament pr'amor los pòstes d'ensenhants necessaris son pas autrejats; mancan 20 regents en tot çò qu'es força important per Calandreta.

Aquela manca representa per l'ora quicòm coma 600.000 euros e es una soma qu'anàrà creissent se l'Estat pren pas en carga lo salari dels ensenhants novèls.

Lo blocatge existís dempuèi quasi dos ans çò que vòl dire dempuèi l'arribada de Claude Allègre, lo ministre, a son pòste. Evidentament aquela situacion es pas favorabla a la creacion d'escòlas novèls; l'avancada de Calandreta es compromesa.

Per reglar, o per essajar de reglar la question, Calandreta a decidit de se virar cap als parlamentaris. "Es un dossier maltractat" dison los copresi-

dents de la confederacion de las escòlas occitanas.

### Vint ans

Dins quauques setmanas las calandretas festejaràn lors vint ans de creacion. La primera escòla d'ensenhament en occitan nasquèt en 1979 a Pau. Aqueles vint ans son estats regularament marcats per negociacions sovent longas e malaisidas amb los poders publics.

Om pensava que dempuèi l'acòrd signat en 1993 amb lo ministre de l'Educacion de l'epòca, François Bayrou, los problemes serián mai simples. Sembla pas èstre la realitat.

Aqueste acòrd fa de las escòlas occitanas d'escòlas associadas al servici public d'educacion qu'an dret a l'ajuda de l'Estat e a la presa en carga dels salaris de sos ensenhants per la moneda publica. Prevei tanben que de pòstes novèls de mestres seràn acordats a Calandreta en foncion dels besonhs, donc de la creissença del nombre de mainatges escoliats.


Mas dempuèi dos ans, amb la nominacion per Lionel Jospin del ministre Claude Allègre, tot se passa coma se Calandreta existissia pas.

Los responsables de las escòlas dison qu'an pas podut aver un vertadièr dialògue amb lo ministèri.

Quand demandatz a Sergi Javaloyès e a Joan Loís Blenet, los dos copresidentes de la confederacion de las calandretas, cossí qualificar la relation qu'an amb lo ministèri respondon completament marrida e tancada. I a quicòm de simple per mesurar la consideracion e la qualitat del travalh del ministèri de l'Educacion Nacionala amb sa direccio actuala, es que sus una annada e mièja i aguèt quatre titularis diferents al cabinet del ministre per s'aucupar de las lengas regionalas".

Los responsables de Calandreta an pas jamai podut rencontrar lo ministre e an pas jamai podut aver una correspondéncia dirècta amb el. Empacha pas Claude Allègre de se declarar occitan e favorable a l'ensenhament de la lenga occitana.

Aquel tancatge paua un problema seriós pr'amor cal assegurar l'ensenhament dins las classas çò qu'obliga Calandreta a se pagar l'integralitat dels salaris dels novèls ensenhants. "Calandreta es en dificultat", explican sos



Lo ministre francés de l'Education, Claude Allègre

responsables; son anats lo dire a mai d'un responsable politic, mai als servicis del primièr ministre.

Pel moment i a pas encara de reaccions mas una campanha de sensibilizacion va èstre lancada alprèp dels deputats e dels elegits locals. Aqueles son sovent sensibles a la question

de la lenga e los que coneisson lo travalh de Calandretan, pr'amor d'aver una escòla dins lor comuna, la sostonen.

Cal dire tanben que lo ministre de l'Educacion Nacionala es arribat en dos ans a se fa una reputacion fòrça marrida dins lo monde dels ensenhants.

**S**ovent avem aguda l'escàsença d'ausir coma los catalans qu'arribavan en terras occitanas descobrissián amb cèrta incredulitat l'absència de la lenga occitana dins la vida vidanta de las ciutats e vilatges. Vertat es que l'occitan es força marginalizat uèi. Pasmens un pauc de pertot l'occitan persista, subsistís, amagat jos la varietat de francés que se parla. Son frequentas dins lo nòstre francitan per exemple de paraulas coma "a tibatge", "a bodre", "calu(c)", "fada(t)", "empégué", "romegaire", "m'as bandat", "begut", "baug(e)", ligadas mantun còp a de registres mai basses, mai comics; tristes simbòls dins una cèrta mesura de la desvalorizacion de la lenga. D'auncuns còps son tanben de causas del mond de la bovina, del folclòre local. Un darrièr brave e bèl exemple d'aquestas expressions a mand de se perdre serià "vai te'n cagar a la vinha" amb un "e porta-me la clau" accessori que se ditz per mostrar la contrarietat.

Malastrosament aqueste francitan es en via d'extincion e lo francés regional ven cada vegada mai normatiu en cò dels autoctòns per

## L'occitan e la vida vidanta

Claudi Balaguer

encausa de l'escòla e dels mejans de comunicacion. Causa estranya los darrières a parlar, e a se divertir amb, aquesta varietat son mai d'un còp los filhs d'immigrants...

Malgrat aquestas constatacions ben impregnadas de malenconia e de pessimisme davant la pèrdia d'aqueste patrimoni, darrièr obstacle a una uniformizacion globala de la societat occitana, son de remarcar una bona tièra d'elements e d'eveniments fòrça positius pel reviure de la lenga d'òc.

Efectivament l'integracion cada vez mai fòrta dels estats a l'union europea a creat de fenomens plan interessants qu'an d'efièches importants dins l'actualitat occitana.

Los trebolaments que nos venon d'Escòcia, del País de Galles e d'Irlanda del Nòrd mas tanben mai suaument d'Itàlia, darrièrament d'Euskadi e subretot de la construcion europea (Politica de lengas minorizadas), se fan sentir dapasset a Occità-

nia. Aquò fa que discretament, una vila coma Barcelona venga un pòl d'atraccion e una locomotiva de conscientizacion de la realitat occitana.

Tanplan la situacion intèrna de l'estat francés a conegut una sagotida tras que significativa amb l'arribada del canal Eurospòrt en breton, la popularizacion de la musica "etnica" dins tot l'exagòn (musica còrsa (I Muvrini subretot), cançons bretonas o de rascics celtes (lo grop Manau darrièrament) e mai discretament de l'airal occitan (Massilia Sound System, Fabulous Trobadors).

Tot aqueste revolum fa que en mens de dos ans, avem espiat un espandiment e una consolidacion de cèrts mejans de comunicacion en òc coma Ràdio País, la Setmana, l'AUÉ.

Avem vist nàisser tanben l'Institut Occitan, Eth Diari e l'occitan ven d'interès creissent per mantun organisme regional o despartimental. Se desblòcan de subvencions, se cercan de responsables lin-

güistics; lo vent aqueste còp sembla de bufar almens un chic en direccio de l'occitan. L'activisme informatic e internautic es pas brica dels darrières dins aquesta granda moguda; l'informacion obtenible sus de tematicas occitanas plan variadas dins Internet es considerable.

Vesèm aital a l'encòp una generacion montanta de personas, d'uns probablament amb de lacunas o de problemes de definicion identitaria, que veson l'occitan coma bandiera e simbòl de lor non-identificacion parciala o completa a la societat e a las valors francesas actualas. Dins una cèrta mesura coma als Estats-Units, e benlèu parcialament influenciats pels corrents americans, l'etnisme sembla venir de moda. A partir d'aquí om diria que se crea una mena d'internacionalisme occitan que se desmarca del tradicionalisme de quelques endreches e de las generacions precedentes e que darrièrament s'afronta a las

ideas del Front Nacional.

Pasmens trop sovent encaixa l'occitan se presenta a mai del costat creatiu coma la cultura de la marginalitat, çò qu'empacha segurament una popularizacion tras que necessària.

Fin finala l'acceptacion e espandiment de simbòls comuns, que mancaven a l'ensems d'Occitània, coma la crotz de St Gèli a la Val d'Aran e endacòm mai, coma tanben l'apelacion "occitan" e dins una cèrta mesura l'emplec frenetic del nom "catar" coma argument comercial semblan crear un pichòt orgulh pròpri qu'esperam serà capable de desligar un jorn los occitans del complex d'inferioritat qu'an devèrs París.

### Col·labora l'Arxiu Occità de la UAB

<http://www.uab.es/inst-ESTUDIS-MEDIEVALS/ARXIU-OCCITA/>

Institut d'Estudis Medievals.  
Edifici B.  
08193 Bellaterra (Barcelona)  
Telèfon 93 581 11 44  
E-mail  
[arxiuoccita@blues.uab.es](mailto:arxiuoccita@blues.uab.es)

## miralhem-mos

# Li auien dit qu'ère ua des mines mès riques de minerau


PILAR BARÉS E FORGA

**E**th paisatge ei desolador. Dera bas-tissa non demore sonque quate paredaus e encara cap de sancer. Es cabirons de husta queigudi son eth minjar predilècte des vèrnes e des arrats que campen, entretengudi, en aguest cornèr. Er aire umit d'aguest dia plojós despres ua flaira especiau, semble qu'encara se pòt sénter era flaira deth minerau qu'aici se lauaue.

Ath senhor Aurèlio Medan de Joan, hilh de çò de Molièr de Pontaut, lo contractec era empresa Penha Ròia entà que hesse de guarda de çò que demore des mines. M'expliquèc çò que li auien condat en casa ja des de qu'ère petit; mare ja li n'auie condat de causes!

Comence en tot díder que "es mines de Liat se descubiren eth 17 de junh de 1780. Les descubric un òme que non ère pas d'aciu, ère pastor e coma non auie sòs entà explotà-les se n'anèc entà França. Er òme demorèc parat. Passeren quinze ans e cerquèc a bèth un entà que l'avalèsse. Trapèc ua empresa que l'ac loguèc. Coma non i auie camins qu'ère tot èrm, aguesta hec un carrèr entà qu'es machos e saumets podessen baishar era carga. Eth minerau que i auie ère zènc, blenda —era major part— e enquia un dus per cent de plata. Aguest minerau gessie barrejat damb era pèira e coma auie d'anar límpio entà França, Vielha Montanha —prumèra empresa francesa a cargue des mines— metec era fondaria en 1820 o 25. En aguest horn se i tiraue eth minerau, e era pèira en cauhà-se petaue e se descomposaue eth minerau. Aquiu i auie ua sèquia a on tirauen eth minerau entà heiredà-lo, dempùs lo cargauen e marchauentà França".

Aurèlio ei ben calat en tèma; se coneish que li shaute çò que conde. Era calorassa que despres eth larèr cauhe era convèrsa pr'amor qu'arribam a un moment a on "es causes se comencèren a enlordin: França volie crubar un tant de mès per passar eth minerau perque era màger part se n'anaue entà Anglatèrra e alavetz damb eth materiau que'n trègen non daue entà tot. Era mina demorèc un temps barrada enquia 1890 o 95 que se tornèc a móir. Aguest viatge eth



Es bastisses de Liat demoren esbaussades

auie de baishar per Canejan".

Hè ans vengueren uns perits de Madrid, qu'èren enginheirs, a estudiar es galeries e eth minerau. Eri demorauen en Liat e Aurèlio i pujau des de Baguerge cada dia o cada dus dies entà portà-les eth pan e minjar. Li auien comentat qu'ère ua des zones mès riques de minerau, mès en èster tan luenh e podé-se trabaular pòggi mesi ar an pr'amor des rheudas der iuèrn, non gessie a compde.

Aurèlio a ua mòla que l'ac an dei-shada es sòns dauancèrs. Aguesta mòla de dues pèires trabaulara mès qu'arren entà Bausen, pr'amor qu'en Canejan ja n'i auie dues, e en Bausen n'i auie sonque ua damb ua pèira petitona. Viuer ath costat der arriu siguec ua sòrt perque, ath delà de poder trabaular ena mòla, auien aigua ena pòrta de casa, en corrau i auie ua sorça. Mès tanben sigueren uns privilegiats perque siguec ua des prumères cases qu'agueren lum electrica. Seguis Aurèlio en tot díder: "era lum arribèc en casa en 1918. Abantes auien bastit era centrau que les treiguec era aigua deth arriu, mès a cambi era companhia les daue era lum que sobraue. Damb aqueri quilovats auien lum e cauhatge en casa e tanben podien trabaular era mòla. Mès a compdar d'alavetz comencèc a mancar gran entà mòler, e resulte que gran non n'i a aut mès!". Era sua mare non volie era lum perque li hège pòur, atau qu'aguec un pleite damb era companhia, mès lo perdec. D'alavetz ençà qu'agueren lum,

E coma sò un shinhan curiosa li demanè s'ei vertat aquerò que condèn que Bausen e Canejan son es pòbles a on i a mès solters. Tot comencèc quan era petita doana de Pontaut passèc a èster casèrna en 1932. En 39 s'acabèc era guèrra e marchèren es soldats, alavetz qu'aparièren era casèrna entàs carabiners, "qu'ère plan polit!". Atau qu'es carabiners degueren trèir es gojates as gojates des pòbles e marchèren damb eri, pr'amor qu'es traslats abantes èren d'un an o an e miei. "Bausen se perdec un 50% e ja se deishèren moltes finques pera mitat, s'es pares èren dejà un shinhan d'edat e marchauen luenh... En Canejan quate que'n demoren. Dempùs n'i aguec ua auta tongada, se'n maridèren 6 o 7, mès en Bausen arren. Atau qu'ei era vital", acabe tot arridolent.

minerau ja baishaue límpio, lo cargauen en carretes tirades damb bòs e vaques e lo portauen tà Pònt de Rei a on i auie un tramvai qu'arribaue en Marinhac, e aquiu cargauen eth minerau en tren. Ara aguest minerau ja anaua en sacs". Contunhe Aurèlio dident qu'en 1912 se comencèc a méter un cable de Liat a Pontaut entà hèr mès aisit eth transpòrt deth minerau.

"Dempùs es mines s'arturèren pera guèrra, e en 1920 se tornèc a rellieuar eth minerau. Clar, dempùs dera guèrra i auie eth besonh d'explotà-les peth desgast que provòquen. Se metec un aute cable nau, "se metec tot copé!". Mès damb era

guèrra espanhòla s'arturèc, se barrèren. Penha Ròia, era darrèra empresa propietària des mines a compdar de 1801, s'ac venec tot. E eth cable se desmontèc aprupètz en an 1960. Quan desmontèrem eth bocard d'aciu —de Pontaut— n'i auie un pialèr de maquinària anglesa e alemana.

Es mines de Liat pertanhen a Canejan, a Vilac —era part der estanh de naut— e a Baguerge —er estanh de baish—. Totun, i avec sarabat perque un tau Moga, alcalde de Baguerge, passèc a Deputat Comarcau de Palhars perque era sua hemna ère d'Estèrrí e volie atacar tad aqueuth costat entà dar mès benefici. En 1901 er enginher diguec qu'eth minerau

## UA VAL D'ARAN LÍMPIA

- TRÈIR ERA LORDÈRA DEMPÙS DES 20 OR, DETH SER
- NON MÉTER LIQUITS LAGUENS DES CONTIENEDORS
- PLEGAR ES CAISSES DE CARTON, ENTÀ REDUÏR ETH VOLUM



- UTILISAR ES CONTIENEDORS DE LHAUNES E DE VEIRE.
- MÉTER TOSTEMP ERA LORDÈRA EN UA BOSSA E LAGUENS DETH CONTIENEDOR.
- NON MÉTER LAGUENS ES CONTIENEDORS, MAQUINES, TARCUM D'ÒBRA, MÒBLES, ECA.